



Meroho e re loketse

Busile Cynthia Ndlovu
Tammi Mbambo





Sepinitjhe ke moroho o mahlaku a sephara. Mahlaku a sona a holela ka hodima mobu.

Sepinitjhe o ka seja se phehuwe kapa se le tala.

Sepinitjhe se loketse bohle.

Meroho e re loketse.



Khabetjhe ke enngwe ya meroho e mahlaku a sephara
a holelang ka hodima mobu.

Khabetjhe e molemo e le tala ha ho etswa salate le ha
e phehilwe.


Barui le bafutsana ba lokela ho ja khabetjhe bakeng sa
mmele o phetseng hantle.



Dihwete ke meroho e metso. Di holela ka tlasa mobu.

Dihwete di mmala wa lamunu. Di etsa dijo tsa rona di
be le mmala o motle.

Dihwete di boloka mahlo a rona a phetse hantle.



Moroho o mong oo e leng motso ke bete. E mmala o bokgubedu bo tebileng.

Bete hangata e jowa e phehilwe, empa o ka e ja e le tala.

Bete e boloka pelo tsa rona di phetse hantle.



Mokopu o holela ka hodima mobu.

Hangata mokopu o a phehwa. O na le mmala o mosehla, o motala kapa o lamunu, ona le dithotse tse ngata.


Mokopu o boloka mmele ya rona e phetse hantle.



Ditamati di hola sehlahlaneng kapa sefateng se kang sa morara.

Di tala ka mmala ha di ntse di hola, mme di ba kgubedu ha di butswitse. Di kgolokwe kapa motopo ka seboleho. Di molemo ha di jewa dile tala kapa di phehilwe.

Ditamati di na le melemo e mengata bakeng sa bophelo bo botle. Di ka sebedisetswa le ho etsa meriana.



Ditapole di na le kutu e holelang ka tlasa mobu.

Hangata ditapole di motopo ka seboleho, di letlalo le sootho mme di tshweu ka hare.

Ditapole di lokela ho phehwa pele di jowa.



Eie ke moroho o seboleho se kotola e holelang ka tlasa mobu.

Hangata e mmala o mosweu ka hare.

Dieie di a phehwa kapa di jowa di le tala (empa e seng ka bongata).

Moroho ona o thusa ho thibela malwetse mmeleng ya rona.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have been quality assured and approved by DBE.

Your attribution should include the following:

Title: Meroho e re loketse

Author/s: Busile Cynthia Ndlovu

Translator/s: Maria Vaz

Illustrator/s: Tammi Mbambo

Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi, Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY

